



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

**TLHATLHOBHO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2015  
MOPHATO 2 SETSWANA PUO YA GAE  
MEMORANTAMO**

**MADUO: 30**

**Memorantamo o, o na le ditsebe di le 3**

- 1. Abela maduo a a feletseng a dikarabo fela, ntle le fa go tlhalositswe ka mokgwa mongwe.**
- 2 Amogela karabo nngwe le nngwe e e maleba le fa e sa neelwa mo memorantamong, ntle le fa go tlhalositswe ka mokgawa mongwe.**

**O SE KE WA ABELA HALOFO YA LEDUO**

<b>POTSO</b>	<b>DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG</b>	<b>MADUO</b>
1.1	C ✓ (e amogele fa karabo e kailwe ka mokgwa mongwe, mme e nepagetse)	1
1.2	ntlo ✓ (o se ke wa otlhaela mopeleto o o fosagetseng.)	1
1.3	C ✓ (e amogele fa karabo e kailwe ka mokgwa mongwe, mme e Nepagetse.)	1
1.4	ng ✓	1
1.5	B ✓	1
2.	Terekere e e kgokologang. ✓	1
3.	Rre le Mme Modise. ✓	1
4.	polaseng ✓ (o se otlhaele mopeleto o o fosagetseng)	1

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG		MADUO								
5.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="277 306 902 384">Balelapa ba ne ba ja dijo tsa motshegare.</td> <td data-bbox="902 306 987 384">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 384 902 462">Balelapa la ga Modise ba ne ba nna kwa polaseng.</td> <td data-bbox="902 384 987 462">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 462 902 539">Dipholo di gogile terekere go tswa mo letamong.</td> <td data-bbox="902 462 987 539">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="277 539 902 621">Bana ba tlhokomela dikgogo le dipidipidi.</td> <td data-bbox="902 539 987 621">2</td> </tr> </table>	Balelapa ba ne ba ja dijo tsa motshegare.	3	Balelapa la ga Modise ba ne ba nna kwa polaseng.	1	Dipholo di gogile terekere go tswa mo letamong.	4	Bana ba tlhokomela dikgogo le dipidipidi.	2	✓	1
Balelapa ba ne ba ja dijo tsa motshegare.	3										
Balelapa la ga Modise ba ne ba nna kwa polaseng.	1										
Dipholo di gogile terekere go tswa mo letamong.	4										
Bana ba tlhokomela dikgogo le dipidipidi.	2										
(Leduo le 1 le abiwe fela fa tatelano e nepagetse)											
6.	Mariki a reteletswe. ✓		1								
7	Go ne go se ope wa balelapa yo o gobetseng. ✓		1								
8.1	Sengwe le sengwe se se tsamaelanang le kgang, kgotsa karabo nngwe le nngwe e e tsamaelanang le karabo e a amogelesega.	(o se ke wa otlhabela mopeleto o o fosagetseng.)	1								
8.2			1								
9.	C ✓ (e amogele fa karabo e kailwe ka mokgwa mongwe mme e nepagetse)		1								
10.	bonako (o se ke wa otlhabela mopeleto o o fosagetseng.)		1								
11.1	C ✓	(amogela karabo e e nepagetseng le fa e kailwe ka mokgwa mongwe.)	1								
11.2	B ✓		1								
11.3	A ✓		1								
12.	D ✓		1								
13.1	Maabane Rre Modise <b>o ne a</b> goeletsa kwa godimo go tsibosa balelapa. ✓	(mopeleto o o nepagetseng o a tlhokega mo mafokong a a ntshofaditsweng)	1								
13.2	Ka moso terekere e <b>tla</b> kgokologela kwa letamong ✓		1								
14.1	✓ ✓ <b>K</b> humo o baka borotho. (e fosagetse fa go kailwe matshwao a puiso a a fetang pedi)		2								
14.2	Terekere e <b>kae?</b> ✓ (e fosagetse fa go kailwe matshwao a puiso a a fetang nngwe.)		1								
15.	dipidipidi ✓ (o se ke wa otlhabela mopeleto o o fosagetseng.)		1								

POTSO	<b>DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG</b>	MADUO
16.	Lebelela Ruburiki e e fa tlase	5
<b>MADUO OTLHE : 30</b>		

- Maduo a Potso 16 a kgaogantswe ka mokgwa o o latelang :

**Maduo a Diteng + Thutapuo/matshwao a puiso = maduo a le 5.**

**O se ke wa otlhaela mopeleto o o fosagetseng.**

<b>RUBURIKI YA POTSO 16</b>		
<b>DITLHOKEGO</b>	<b>TLHALOSO</b>	<b>MADUO</b>
<b>Diteng (Maduo a le 3)</b>	Ga go na maiteko a a dirilweng/ O kopolotse ditaelo/ O kwadile lefoko le le lengwe, sekapolelo, kgotsa bonthabonngwe jwa polelo/O kwadile polelo e le nngwe kgotsa go feta e e sa tlhaloganyegeng/O kwadile polelo e e sa tsamaisaneng le setshwantsho.	0
	O kwadile dipolelo di le 1-2 tse di sa tsamaisaneng le setshwantsho.	1
	O kwadile dipolelo di le 3-4 tse di tsamaisanang le setshwantsho.	2
	O kwadile dipolelo di le 5-8 tse di tsamaisanang le setshwantsho.	3
<b>Thutapuo le matshwao a puiso (Maduo a le 2)</b>	Diphoso tsa thutapuo di le 10 kgotsa go feta le/ kgotsa tsa matshwao a puiso.	0
	Diphoso tsa thutapuo di le 4-9 kgotsa go feta le/ kgotsa tsa matshwao a puiso.	1
	Diphoso tsa thutapuo di le 0-3 kgotsa go feta le/ kgotsa tsa matshwao a puiso.	2
<b>Maduo otlhe a a abilweng: 5</b>		